



**Eldin Redžović**  
**Nismo bez šansi**

Strana VII

**Mehmed Slezović**  
**Istok ili Zapad - pitanje je sad**

Strana II



Dejan Aleksić,  
pisac za decu

**Moja dela  
postavljaju  
zadatke**

Strana V

# SANDŽAK Danas



Novi Pazar

●● PETAK, 27. april 2018, broj 7515/573, godina XXI, cena 40 din, 30 den, 1 KM, 0.7 EUR (CG), 5 kuna

www.danas.rs

## Izložba turskog streličarstva „Kemankeš“

**Novi Pazar** - U prostorijama Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV) u Novom Pazaru otvorena je izložba „Kemankeš“, tradicionalne veštine turskog streličarstva. Za ovu izložbu, organizatori su rekli da na ovim prostorima, treba da doprinese promociji zajedničkog kulturno-istorijskog nasleđa naroda oдавде i iz Turske, ali i da popularizuje samu disciplinu.

Streličarstvo je veoma star sport u Turskoj, rekao je domaćinima Bilal Erdogan, predsednik Upravnog odbora Federacije streličara Turske, inače mlađi sin turskog predsednika. Dodajući da su ljudi sa sandžačkih prostora uspešni u toj disciplini, istakao je da veruje da će to „biti jedan od motiva da streličarstvo postane zanimljivo i mladima u Sandžaku“. Na izložbi su prikazani primerci streličarskog oružja iz seldžučkog i osmanskog perioda (lukovi, strele, štitovi, štitovi za zglobove, futrole za čuvanje lukova i strele) i brojna prateća oprema. Izložene su i fotografije i zapisi koji prate razvoj ove vojne i sportske discipline. Izložbu su otvorili predsednik BNV Sulejman Ugljanin, osnivač streličarskog vakufa Bilal Erdogan, turski parlamentarac i direktor Vakufa za streličarstvo Hajdar Ali Jildiz. Ansambl „Mehter“ održao je koncert na šetalištu u centru grada.

S. N.



Turska tradicija na novopazarskim ulicama

Berane dobilo novo-starog predsednika i budžet za 2018.

**U opštinskoj kasi više od 11 miliona evra**

Strana II

Ministarstvo turizma i Opština Nova Varoš finansiraju izgradnju atraktivnog turističkog kompleksa na vodi

### Akva park na Zlatarskom jezeru

**Nova Varoš** - Na obali Zlatarskog jezera u Kokinom Brodu uskoro će početi gradnja akva parka. Moderni kompleks na vodi, jedinstven na prostoru Balkana,

biće pušten u funkciju ovog leta, a sredstva za njegovu izgradnju, od 4,6 miliona dinara, obezbedili su Ministarstva turizma i Opština Nova Varoš. Sadržaj par-

ka, koji će se prostirati na 1.248 metara, zamišljen je kao zabavni poligon sa brojnim i raznolikim sadržajima.

R.P.

Strana VI



M. Derlek



## LIČNI STAV .....

Istok ili Zapad  
- pitanje je sad

Piše: Mehmed Slezović

U nedavnom intervjuu Danasu (7 - 8 april 2018), istoričar i bivši diplomata, Milan St. Protić je jasno i glasno izneo imperativ da „Srbija mora da se odluči kojoj civilizaciji pripada“. Iako na prvi pogled izgleda da dileme nema, jer Srbija zvanično teži evropskim integracijama i pri tom otvara poglavlja na svom evropskom putu, ovo pitanje zaslužuje dublju pažnju koja se ne mora sagledavati samo u svetlu aktuelne politike koja podrazumeva sedenje na dve stolice (i EU i Rusija) ili i dalje prisutne i EU i Kosovo.

Za zemlju koja sebe sagledava „Istokom na Zapadu i Zapadom na Istoku“, ovo je mnogo suštastvenije i ozbiljnije pitanje nego što se u prvi mah čini. Štaviše, dilema - Istok ili Zapad, pojavljuje se kao sudbinska, pa bi se i aktuelno "muljanje" između Istoka i Zapada moralo posmatrati pre kao posledica duboko prisutnog konfuznog stanja koje ne sagledava jasno sopstvene civilizacijske pozicije, kao i nedostatak vizije o sopstvenoj budućnosti. Dakako da se onda ni prošlost ne sagledava u jasnim obrisima.

Zanimljiv bi bio pogled na Titovu Jugoslaviju o ovom pitanju. Nastala u procepu blokovske podeljenosti sveta i hladnog rata, Jugoslavija je mogla da izgradi svoj politički i kulturni identitet nesvrstane i otvorene socijalističke zemlje samoupravnog tipa koja se od birokratskih struktura realosocijalizma razlikuje upravo svojom otvorenosti prema kulturnim i civilizacijskim vrednostima zapadnog sveta. Kulturni model umerenog modernizma elitističkog tipa bio je sposoban da razvije visoke kulturne domete što je učinilo Jugoslaviju kulturnom činjenicom u svetu. Naravno, treba biti svestan da se kulturna politika ozbiljno shvatala i kao takva bila je deo ukupnog izgleda koji je Jugoslavija gradila o sebi.

Međutim, promene koje su nastale urušavanjem sovjetskog bloka imale su kobne posledice po Jugoslaviju. Pokazalo se da je „spoj nespojivog“, vrlo plodonosan u jednoj fazi, u drugoj se pokazuje kao kob. Geopolitički lom koji se desio na globalnom nivou počeo je Jugoslaviju po šavovima. Nakon svega što se dešavalo, danas imamo Sloveniju i Hrvatsku u granicama EU, Srbiju i Crnoj Gori se pruža mogućnost ulaska do 2025 godine dok je ulazak Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Albanije i Turske upitan i vremenski prilično neodređen. Kao što su nekad Rumunija i Bugarska imale drugačiji status za prijem, prvenstveno zbog geostrateških interesa, takav se danas nudi i Srbiji. Pomenute zemlje koje ostaju na štapu dugog čekanja, zemlje su sa većinskim ili značajnim procentom muslimanskog stanovništva, drugim rečima orijentalna kulturno-civilizacijska komponenta Osmanskog nasleđa je evidentno prisutna, što uveliko utiče na njihovu evropsku političku sudbinu iako im se to otvoreno ne kaže.

Da li je danas Srbija u mnogo drugačijoj situaciji nego što je bila Jugoslavija? Nažalost nije iako postoje bitne razlike. Obnova hladnoratovske atmosfere i prakse između Zapada i Rusije, čine Balkan prostorom sukoba interesa ne samo ova dva subjekta. Globalna raspodela moći, političke, vojne, ekonomske, kulturne i svake druge ideje za ukupnjavanjem, stvaranjem makroregija što podrazumeva i civilizacijsko grupisanje u kojem geografski faktor ima veliki značaj i ulogu. Ostati usamljenim ostrvom u moru drugačijeg civilizacijskog ili ideološkog okruženja nije više nikakva komparativna prednost. Pogotovu ne ukoliko se to pretvori u nečiju vojnu i političku

ekspozituru što Srbiji realno preči kada su pitanju ruski interesi. Svakako nije samo evroazijski okvir alternativa EU. Može se govoriti i o nesvrstanoj blokovi ili "Velikom Bliskom istoku". Da li je bilo koja od postojećih opcija alternativa EU?

Otuda, ne samo zbog mogućih političkih implikacija, Srbija pre svega zbog sebe mora jasno da postavi pitanje sopstvenog identiteta i kulturno-civilizacijske pripadnosti. Da li kao takva prevashodno pripada zapadnom ili istočnom svetu, da li svoju budućnost vidi u okvirima onih vrednosti koje karakterišu zapadnu civilizaciju i kulturu ili ne? Vreme koje ubrzano protiče ne radi za one koji čekaju da se stvari same po sebi iskristališu i ponude gotova rešenja. Ono što Srbiju razlikuje od neposrednog okruženja je činjenica da je ona mnogo više subjekt sopstvene sudbine. Ali i promoter sudbine drugih iz svog neposrednog okruženja. Može biti značajan faktor kako stabilnosti, ali isto tako i nestabilnosti regiona. Postavlja se, ipak, pitanje - do kad? Iskustvo i politička praksa pokazuju da društvima nesposobnim da reše svoje probleme, kad to postane smetnja širih interesa i zajednica,

rešenja prosto budu nametnuta, na ovaj ili onaj način. To je logika istorijskog kretanja. Drugim rečima, nastavak onog političkog ponašanja koje je vodila nesvrstana Jugoslavija teško je moguće u aktuelnim uslovima.

Činjenica je da je pitanje sopstvenog identiteta i te kako promišljano 20-ih i 30-ih godina dvadesetog veka. Neobično je da tog

**Da li je danas Srbija u mnogo drugačijoj situaciji nego što je bila Jugoslavija**

promišljanja danas skoro i nema. Ako je tada izbor ipak napravljen, danas taj izbor realno ne postoji. Tako je Rastko Petrović pisao: „Sigurno je da bi se naš narod, isto tako kao što se, u toku vekova u rasnoj i političkoj borbi između Zapada i Orijenta, opredelio za odbranu Zapada, opredelio i sad za prečišćeni duhovni život Zapada. ...Ali misticizam koji sad natapa našu misao, mutni misticizam donet dekorativno sa Istoka, jedan idejni hašišizam u našoj misao, koji usjavljuje i donosi košmare! Našto! "Plemenske ideologije su naši jarmovi i treba ih se, ukoliko su negativne, osloboditi, radi davanja, opštoj kulturi, našeg prinosa", pisao je drugi autor Branko Lazarević.

Očito, Kosovo je pomutilo sve horizonte sagledavanja sopstvene stvarnosti. Bez njega niti se sagledava sopstvena prošlost niti sopstvena budućnost. Ono se sagledava kao znamen na početku i na kraju istorijske staze, kao krucijalna i sudbinska odrednica identiteta, znak kulturnog i civilizacijskog pripadanja. Zapravo zastor koji zaklanja preko potrebnog pogled na onu istorijsku putanju koja i pre Kosova ima svoje dubinske početke i koja ne završava sa njim. Otuda i sintagmu o "Orijentu na Zapadu i Zapada na Orijentu" treba kritički razmotriti, jer i ova pitanja su duhovne kategorije koje baštine svi balkanski narodi, što jeste komparativna prednost. Rastko Petrović nije imao dilemu: "U duhovnom životu Istoka postoje čitave kategorije specifičnih vrednosti koje bi naš narod mogao, pre nego drugi sažeti u sebi. Pomirite ove sa vrednostima Zapada, i stvoriti iz toga, genijem rase, jednu specijalnu kulturu, kojom bi se bogatilo sutrašnji duhovni život Evrope, u tome bi, intelektualno shvaćena, bila uglavnom misija, opštečovečanska, naše misli i u budućnosti."

Teško da bi se ovim rečima i danas nešto moglo i dodati i oduzeti, izuzmu li se oni koji na tragu Špenglerove misli nestrpljivo čekaju propast Zapada.

**Autor je akademski slikar iz Novog Pazara**

Berane dobilo novo-starog predsednika i budžet za 2018.

U opštinskoj kasi više  
od 11 miliona evra

**Berane** - Odbornici Skupštine opštine Berane bili su vredni ovih dana, pa su najprije za novog predsednika opštine ponovo izabrali Dragoslava Šćekića (SNP), a na drugoj sjednici su izglasali i budžet za ovu godinu od 11.341.191 evra. Za taj predlog glasalo je 18 odbornika vladajuće koalicije „Zdravo Berane“ i Demokratske Crne Gore, dok je 11 odbornika opozicione koalicije „Berane pobjeđuje“ koju predvodi DPS glasalo protiv.

bornici vladajuće većine odgovarali podsjećanjem na budžete iz 2013. godine i prije, kada je njihova stranka vladala Beranama. Na sjednici lokalnog parlamenta usvojene su odluke o zadržanju lokalnih funkcionera, kao i službenika i namještenika. Na sjednici lokalnog parlamenta Šćekić je odbacio zamjerke DPS, ocjenjujući da su njihove primjedbe više političkog nego stručnog karaktera. Odgovarajući na primjedbu o velikom

funkciju. Protiv njegovog izbora bila je opozicija koju čini koalicija DPS, BS, SD. Polaznici svečanu izjavu, Šćekić je zahvalio svima i poručio da će biti predsjednik svih građana. „Siguran sam da ćemo sa našim partnerima iz Demokratske Crne Gore svaku stavku iz predizbornog programa pretočiti u djelo i nastaviti sve započete projekte“, rekao je Šćekić i dodao da u narednom periodu očekuje da saradnja sa Vladom Crne Gore bude mnogo in-

Budžet povećan na inicijativu  
predsjednika opštine: Berane

Raspravu o budžetu obilježili su replike odbornika opozicije u kojima su predstavnici DPS-a i Koalicija „Zdravo Berane“ imali dijametralno suprotne stavove. Prvobitni prijedlog budžeta povećan je amandmanom predsjednika opštine Šćekića. Opozicioni odbornici su isticali da je budžet nerealno planiran, da je potrošački i da ne može da se ostvari, dok su od-

broju zaposlenih u lokalnoj upravi, on je rekao da pravo na rad imaju svi građani, a ne samo članovi DPS-a i da neće biti otpuštanja dok taj proces ne počne na državnom nivou.

Glasovima vladajuće koalicije koju čine „Zdravo Berane“ i Demokrate, dosadašnji predsjednik beranske opštine Dragoslav Šćekić (SNP), ponovo je, krajem prošle nedjelje, izabran na tu

tenzivnija, uz „eliminisanje bilo koje vrste opstrukcije“. Na istoj sjednici Skupština je za potpredsjednika SO Berane izabrala odbornika Gorana Kikovića, koji će tu dužnost obavljati volonterski.

Na izborima u februaru vlast u Beranama je sa 18 odbornika osvojila koalicija Zdravo Berane i Demokratska Crna Gora, dok je sa odbornikom manje u opoziciji koalicija DPS, BS i SD. **C.D.**

SNS: Presuda o Hanki  
Hajdarević nije konačna

**Prijepolje** - Prvostepena presuda koja je izazvala neviđenu medijsku pompu i hajku protiv članova Opštinskog veća kao donosioca rešenja o razrešenju bivše načelnice Opštinske uprave Hanke Hajdarević, ne znači i pravosnažnost iste, jer je Opštini dozvoljeno pravo žalbe drugostepenom organu, Apelacionom sudu u Kragujevcu, koje će ona svakako i iskoristiti, saopštio je prijepoljski odbor vladajuće Srpske napredne stranke.

Prijepoljski naprednjaci su oštrim saopštenjem odgovorili na prošlonedeljno takođe oštro saopštenje Sandžačke demokratske partije. Koalicija okupljena oko SNS u Prijepolju za koalicione partnere je 2016. izabrala tadašnju BDZ Muamera Zukorlića (sada Stranku pravde i pomirenja), SDA i Demokratsko sandžačku partiju

(DPS) i sa njima formirala lokalnu vlast. Time je SDP, koju je osnovao Rasim Ljajić, nakon dugogodišnje vlasti otišla u opoziciju

Opštinsko veće, koje predvodi SNS je septembra 2016. godine donelo rešenje o smeni Hanke Hajdarević sa mesta načelnice Opštinske uprave. Smatrajući da je njena smena politička, Hajdarević, koja je imenovana u vreme vlasti SDP, podnela je tužbu protiv opštine Prijepolje. Osnovni sud je presudio u njenu korist. U prvostepenoj presudi se navodi da je njeno razrešenje i imenovanje Sabire Hodžić nezakonito i poništava se.

Prijepoljski naprednjaci, međutim, tvrde da je Hajdarević razrešena zbog lošeg rada. „O radu bivše načelnice sudili su i građani na lokalnim izborima i dali svoj sud, a njihov sud jeste bio

smena sa mesta načelnika opštinske uprave zbog brojnih zamerki na njen rad i rad cele službe kojom je ona rukovodila“, navodi se u saopštenju prijepoljskih naprednjaka. „Koliko je nelogičnosti u prvostepenoj presudi, dovoljno govori i činjenica da se bivša načelnica ne može vratiti na to radno mesto, jer je Zakon jasan, načelnika opštinske uprave postavlja i razrešava Opštinsko veće, u skladu sa odredbom člana 46. tačka 7 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 71. Statuta opštine Prijepolje. Ova sudska odluka tretirala je samo obrazloženje rešenja koje je donelo Opštinsko veće, čiji sastavljač je služba kojom je rukovodila bivša načelnica, a koja je očigledno radila isključivo po njenom naređenju i u njenom interesu“, zaključuje se u saopštenju prijepoljske SNS. **S.D.**



## NOVI PAZAR DANAS

Ovaj prilog sufinansira grad Novi Pazar

Povodom Dana grada u Novom Pazaru uručena priznanja

Predsednik Turske  
počasni građanin

**Novi Pazar** - Svečanom akademijom i uručivanjem gradskih priznanja, u Novom Pazaru je završeno obeležavanje 557. godišnjice postojanja grada. Novopazarski gradonačelnik Nihat Biševac, tom prilikom, sumirao rezultate u minulih godinu dana. Ocenio je da je „mnogo urađeno u poslednjih nekoliko godina, a pomogli su nam brojni prijatelji“

- Bez njihove podrške naši napori ne bi dali rezultate vidljive na svakom koraku. Značajna nam je podrška Vlade Srbije, naših prijatelja iz zemalja Evropske unije, Švajcarske, Turske, Norveške, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Australije, Kanade i mnogih drugih. Kada imate toliko prijatelja, koliko smo mi stekli, birajući model saradnje i povezivanja kao način življenja i rada, svaki je cilj realniji, a uspeh izvesniji - naglasio je Biševac i dodao da je obeležavanje Dana grada prilika da se uputi zahvalnost svima.

Onima koji su doprineli razvoju i promociji grada dodeljena su priznanja. Status počasnog građanina Novog Pazara i zlatni ključ grada dodeljen je predsedniku Turske Redžepu Taipu Erdoganu, čija je prošlogodišnja poseta gradu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ocenjena kao istorijski događaj. Priznanje u ime predsednika Turske primio je ambasador te zemlje u Srbiji Tanžu Bilgić.

Ovogodišnji dobitnik povelje grada je ambasador Norveške u Srbiji Arne Sanes Bjornstad, zbog izuzetne podrške razvoju Novog Pazara. Povelje grada dobili su penzionisani univerzitetski profesor dr Sait Kačapor, za doprinos razvoju obrazovanja i Rodoljub Nićiforović, osnivač



Za doprinos razvoju Novog Pazara plaketa grada uručena ambasadoru Norveške Bjornstadu

istoimene fondacije koja je, do sada, stpendirala više od šest hiljada učenika, studenata i mladih talenata iz Novog Pazara. Priznanje ambasadoru Norveške Bjornstadu uručeno je prilikom njegove posete Novom Pazaru. Norveški diplomata je rekao da će saradnja njegove zemlje i ovog grada u narednom periodu biti još bolja i da će to biti potvrđeno realizacijom konkretnih projekata.

- Tim projektima želimo da stvorimo bolje mesto za život, ekonomski prosperitet i nova radna mesta za naše građane. Pomoći ćemo, jer već radite izuzetan posao, da postignete još bolje rezultate. Ovo je izvanredna oblast i centar jedne od najbrojnijih manjina u Srbiji. Imam obi-

čaj da kažem da Beograd čini velikim to što je raskrsnica jugoistočne i zapadne Evrope, ali se ta konstatacija još više odnosi na Novi Pazar - naglasio je ambasador Bjornstad.

Norveška je, prošle godine, u ovom gradu, sa 360 hiljada evra finansirala rekonstrukciju Osnovne škole „Stefan Nemanja“ i krovne konstrukcije na novopazarskom Domu zdravlja. U školi je urađena rekonstrukcija krova, kišne kanalizacije, grejanja i fasade. Rekonstrukcijom kompletnih grejnih instalacija, prelaskom sa mazuta na biogorivo i postavljanjem fasadne izolacije, energetska efikasnost je višestruko uvećana.

S. Novosel



Ambasador Turske primio priznanja za predsednika Erdogana

## POSETA SANDŽAČKOJ DIJASPORI

**Berlin, Novi Pazar** - Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, kao i predsednici opština Tutin i Sjenica Kenan Hot i Hazba Mujović, stigli su u posjetu sandžakčkoj dijaspori u Nemačkoj. „Ovdje žive svi naši sugrađani koji su glavni potencijali razvoja našeg kraja. Tokom ove posjete, trudimo se da razgovaramo sa našim sugrađanima, razmijenimo mišljenja i razmatraćemo šta je to u čemu oni vide razvoj našeg kraja, odnosno šta je to u č-

mu bi oni voleli da ulažu u narednom periodu“, istakao je gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.

TUŽILAŠTVO ISPITUJE  
DA LI JE BILO KUPOVINE GLASOVA

**Berane** - Osnovno tužilaštvo u Beranama ispitaće da li je bilo kupovine glasova u sjedištu beranskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS) na dan predsjedničkih izbora a u korist predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića. „U Osnovnom držav-

nom tužilaštvu u Beranama je formiran predmet, u kojem je u toku postupak izviđanja“, kazao je Vijestima portparol tužilaštva i državni tužilac Marko Bojović. Demokratska Crna Gora prosljedila je medijima snimak na kojem se, kako se sumnja, na dan predsjedničkih izbora 15. aprila odvijala kupovina glasova. Iz stranke Alekse Bečića su u saopštenju naveli da se navodna kupovina glasova odvija u kancelariji DPS-a u Beranama, navodeći da se biračima novac navodno dijelio za putne troškove.

Sajmovi zapošljavanja u Novom Pazaru i Tutinu  
Poslodavci ponudili više  
od 300 radnih mesta

**Novi Pazar** - Filijala Nacionalne službe zapošljavanja (NSZ), u proteklih nedelju dana, organizovala je sajmove zapošljavanja u Novom Pazaru i Tutinu. Na ovoj manifestaciji, koja je juče održana u Novom Pazaru, tridesetak poslodavaca ponudilo je 200 novih radnih mesta. Posao je ponuđen za delatnosti koje su karakteristične za proizvodnju i usluge u ovom gradu. Prvi sajam ove godine, novopazarska Filijala NSZ, organizovala je prošle sedmice u Tutinu. Tada je 18 poslodavaca nezaposlenim Tutincima po-

nudilo više od stotinu novih radnih mesta. Direktor NSZ u Novom Pazaru Fahrudin Đekić kaže da ove godine ima više poslodavaca „pa su očekivanja veća“ i ističe dobru saradnju sa obe lokalne samouprave. U saradnji sa lokalnom samoupravom u Tutinu, NSZ je, ove godine, uložila je 2,5 miliona dinara u nove programe aktivnih mera zapošljavanja. Ove dve opštine karakteristične su po tome što se na evidenciji nezaposlenih nalazi više od 50 odsto radno sposobnog stanovništva. S. N.

SDA imenuje  
povereništva u opštinama

**Novi Pazar** - SDA Sandžaka je, u sklopu stranačkih reformi, počela da imenuje povereništva u opštinama. Na zajedničkoj sednici Predsedništva i Izvršnog odbora stranke imenovana su povereništva za Novi Pazar i Sjenicu i poverenici za Novu Varoš, Sjenicu i Tutin.

U Novoj Varoši za poverenicu SDA imenovana je Behija Hadžić, u Tutinu će tu funkciju obavljati Mirfat Tahirović, a u Sjenici Kaso Avdović. Stav stranke je da predsednici opština ne mogu da budu na čelu stranačkih opštinskih odbora, pa su zbog toga Tahirović i Avdović imenovani umesto ak-

tuelnih predsednika opština Tutin i Sjenica, Kenana Hota i Hazba Mujovića. Njih dvojica će, kako je saopšteno iz stranke, biti kooptirani u Glavni odbor SDA. Poverenici bi na ovim funkcijama trebalo da ostanu do jeseni, kada su planirani izbori za opštinske odbore stranke. Doneta je odluka da se odbor SDA formira u Brodarevu (opština Prijepolje). U saopštenju za javnost se navodi da je rukovodstvo stranke „usvojilo izveštaj o preduzetim aktivnostima na realizaciji zaključaka usvojenih na protestnom skupu održanom 2. marta u Novom Pazaru“. S. N.

Državni univerzitet se priprema za upis novih studenata

Upisne kvote  
slične prethodnim

**Novi Pazar** - Državni univerzitet je saopštio da je Ministarstvu prosvete uputio predlog da, na 20 studijskih programa na prvu godinu osnovnih studija školske 2018/2019. godine, bude upisano 1.029 studenata. Na budžetu bi bilo 739, a samofinansirajućih 290.

Ova visokoškolska ustanova i sledeće školske godine zadržće iste upisne kvote na svim studijskim programima, osim na informatici i matematici, građevinarstvu, arhitekturi, biologiji i psihologiji, gde je broj mesta povećan od 4-10 za budžetske studente. Novina je, što ove godine nisu planirani upisi na studijskim programima Audio i video tehnologije i Likovna umetnost. Prošle godine upisna kvota na studijskom pro-

gramu Audio i video tehnologije bila je 40, a na Likovnoj umetnosti pet budžetskih studenata. Na budžetu će biti i 60 studenata na Departmanu za biotehničke nauke u Sjenici. Portparolka Državnog univerziteta Biljana Dumić naglašava da se „i ove godine dosledno drže principa da studente upisuju, isključivo, na akreditovane studijske programe“. Isto, kao i prethodnih godina, je iznos školarine za samofinansirajuće studente. Za pravne, ekonomske, filološke i filozofske nauke je 50 hiljada dinara, a za tehničke, hemijsko-tehnološke i biomedicinske 60.000 dinara. I ove godine, ova visokoškolska ustanova organizuje besplatnu pripremnu nastavu za buduće studente. S. N.

## Snage

Godinama je čaršija bila na nogama da fudbalere ugura u elitu. Do iznemoglosti se žvakalo da je ovo grad fudbala. Gurali, gurali, pa posustali. Nešto se fudbalu neće, a „crno iza noktiju“ mu se dalo. Iz pozadine, tiho, nenametljivo i finansijski oskudno „nadirali“ su atletičari, odbojkaši i košarkaši. Po onoj narodnoj, na mrzana osta kuća. „Mrzani“ u elitu, ljubimci van nje. Još i dužni ostali svima. Ostalo još snage da se prebrojavaju dugovanja. Na drugim stranama snage ima. Eto, tu onomad, u državnom parlamentu naša poziciona snaga razdvajala krupnu opozicionu snagu. Argument mišića razumeju svi, a dobra je za fotkanje. Neka neko ima, makar malo, koristi. Da ne bude zaludnog boravka u prestonom gradu. Kad se ne udara u vreću, razvlače se luk i strela. I za to snage treba. Posebno one nervne. Bio senior, pa došao junior. Grad u dodatnom saobraćajnom kolapsu. Sve beše preko preče, a oko bliže. Jednom se viđa razvlačenje bratskog luka i strele. Možda nekom za oko zapadne viteštvo. Ima snage. S. N.



## KULTURA

U prijevoljskom Muzeju otvorena zanimljiva izložba


## Portreti Anastasa Jovanovića

**Prijevolje** - U Muzeju u Prijevolju otvorena je izložba posvećena delu prvog srpskog fotografa i litografa Anastasa Jovanovića, umetnički višestruko nadarene ličnosti, velikog ugleda u vreme vladavine Obrenovića i izrazitog predstavnika romantizma. Portreti značajnih ličnosti, među kojima kneza Mihajla Obrenovića i njegove supruge, ali i Dositeja Obradovića i Njegoša koje je uradio Jovanović, iz zbirke su beogradskog Narodnog muzeja i govore o počecima razvoja grafike u Srbiji sredinom 19. veka.

Autorka izložbe, koja nosi naziv „Slika građanskog društva“ Evgenija Blanuša ukazala je da prijevoljska publika ima priliku da pogleda kako je Anastas Jovanović oslanjajući se na svoje fotografije ostvario galeriju litografskih portreta predstavnika društvenog, kulturnog, političkog i drugih oblasti života Srbije u 19. veku. Prema njenim rečima, ovako značajna kolekcija može se posmatrati sa dva aspekta: kao istorijska evokacija ličnosti Anastasa Jovanovića i njegovog dela i sa opšteg društvenog i istorijskog koji je u današnje vreme posebno vredan.



**Autorka izložbe: Evgenija Blanuša, viša kustoskinja Narodnog muzeja Beograd**



- Iako je bio poznavalac litografske tehnike ovim delima ipak nije uspeo da dosegne umetničku vrednost svojih fotografija. Budući da je imao sposobnost da uoči osobnost ljudske prirode, Anastas je znao da prepozna trenutak u kojem se otkriva suština predstavljene ličnosti, intenzivno usmeravajući svoju pažnju na lice modela. Prema načinu na koji pokazuje specifičnost formiranja ikonografije građanskog portreta, fotografije i litografije Anastasa Jovanovića predstavljaju jedinstvenu pojavu u srpskoj kulturi 19. veka. One na simboličan način odražavaju opštu težnju srpskog društva ka velikoj transformaciji - zameni tradicionalnog duha orijentalizma sa novom svešću zajednice prožete idejom građanskog društva, kazala je Evgenija Blanuša, viša kustoskinja Narodnog muzeja iz Beograda. Inače, ličnost prvog srpskog fotografa Anastasa Jovanovića je veoma zanimljiva i tretirana je čak i kroz književna dela. Izložba je realizovana povodom 200 godina od njegovog rođenja. **I. H. Duraković**

## Pribojci najbolji na smotri recitatora



**Pobednici: Predstavljače Zlatiborski okrug**

**Priboj** - Pobednici 39. regionalne smotre u recitovanju, koja je krajem prošle nedelje održana u Kosjeriću su Eva Vidaković i Kamber Hasanagić, recitatori iz Priboja. Oni će Zlatiborski okrug predstavljati na Smotri recitatora Srbije, koja će pod nazivom „Pesniče naroda mog“ biti održana 18. maja u Valjevu.

Po završenoj smotri u Kosjeriću, u organizaciji Narodne biblioteke „Sreten

Marić“, žiri je jednoglasno doneo odluku da su pobednici, Eva Vidaković, učenica Gimnazije Priboj u starijem uzrastu i učenik OŠ „Branko Radičević“ Kamber Hasanagić u srednjem uzrastu. „Radilo se vredno i na kraju se taj trud isplatio. Zasluge pripadaju i našim nastavnicima. Takođe, ne smemo zaboraviti ni kako se u Priboju neguje ljubav prema poeziji kroz već poznate manifestacije - „Dane

Danila Lazovića“ i „Limske večeri poezije“ - kaže za naš list pobednica u recitovanju Eva Vidaković. Kamber Hasanagić kaže da ga je tata od malena učio pesmicama. „Kasnije sam počeo da učim i u školi. Takođe redovno idem na „Dane Danila Lazovića“ i „Limske večeri poezije“. Tako mi se pojavila ta želja da govorim poeziju i počeo sam redovno da se takmičim“, objašnjava Hasanagić. **S. B.**

Opština Nova Varoš po  
Za obnovu bogomolja

**Nova Varoš** - Lokalna samouprava je putem konkursa opredelila 2.000.000 dinara iz opštinske kase za finansiranje sedam projekata dve verske zajednice na području zlatarskog kraja.

Opština će sa 950.000 dinara podržati izgradnju kapele na gradskom groblju Kocelj i uređenje trotoara oko Parohijskog doma u porti hrama „Svete Trojice“ u Novoj Varoši. Za realizaciju projekta izgradnje gorionika za paljenje sveća, crkva u Negbini će iz gradske kase biti podržana sa 100.000 dinara, koliko će dobiti i bogomolja u Radijevićima za izgradnju pristupne staze na ulasku u hram, manastir „Svetog Joakima i Ane“ u Janji kod Rutoša za treću etapu projekta izgradnje monaške kuće, kao i hram „Svetog preobraženja Gospodnjeg“ u Beloj Reci, objektu čija je rekonstrukcija neophodna do kraja ove godine. Iz opštinskog budžeta će sredstvima od 150.000 dinara biti finansirani i radovi na adap-



**Za Islamsku versku zajednicu pola miliona dinara: Novovaroška džamija**

Ministarstvo državne uprave pomaže mo  
Za novu opremu

**Nova Varoš** - Ministarstvo državne uprave opredelilo je iz Fonda za lokalnu samoupravu 3,6 miliona dinara za modernizaciju i unapređenje rada Opštinske uprave u Novoj Varoši. Ugovor o donaciji potpisali su pre par dana, u beogradskoj Palati Srbija, resorni ministar Branko Ružić i predsednik novovaroške Opštine Radosav Vasiljević.

Projekat ovdašnje lokalne uprave, koji podrazumeva nabavku dva nova servera, desetak računara i redizajnirani opštinski sajt, dobio je „zeleno svetlo“ na konkursu resornog Ministarstva za informacione tehnologije. Finansijsku podršku za unapređenje rada lokalnih administracija, u ukupnom iznosu od 48.000.000 dinara, dobilo je 18 opština i gradova u Srbiji.

- Zahvaljujući donaciji iz državne kase, ove godine započemo prvu fazu modernizacije informacionog sistema u cilju stvaranja tehničkih uslova za brže i kvalitetnije uvođenje e-uprave i elektronskog povezivanja sa brojnim republičkim i drugim organima i institucijama, kaže za Sandžak Danas Mirel Roljević, načelnik Opštinske uprave. On dodaje da će u sklopu ove prve etape modernizacije biti kupljeni novi hardver i softver, kao i deo savremene računarske opreme neop-

hodne da bi se podržao moderni operativni sistem odnosno pristup aplikaciji računovodstva, dečije zaštite, biračkim spiskovima, APR-u, centralnom registru socijalnog osiguranja, elektronske građevinske dozvole... Opštinska uprava trenutno raspolaže sa prilično zastarelom i izraubovanom informacionom opremom, u koju se značajnije nije ulagalo gotovo više od jedne decenije.

- U naredne dve-tri godine biće nam potrebno još oko 6.000.000 dinara kako bismo u potpunosti unapredili rad lokalne uprave, sa krajnjim ciljem pružanja što efikasnije i kvalitetnije usluge građanima. I u 2019. konkurisaćemo za sredstva resornog Ministarstva, a deo novca izdvajaćemo i iz opštinske kase, najavljuje Rade Vasiljević, predsednik opštine Nova Varoš.

Inače, podršku Fonda za lokalne samouprave Ministarstva državne uprave ove godine je na više javnih poziva dobilo ukupno 59 gradova i opština. „Fond je u 2018. uvećan za 32 puta u odnosu na lane, tako da je 320.000.000 dinara značajna pomoć lokalnim sredinama za sređivanje infrastrukture, unapređenje rada opštinskih i gradskih administracija, kao i za organizovanje kulturnih, sportskih, turističkih i drugih lokalnih manifestacija“, kazao je ministar Branko Ružić, nakon potpi-

**Rad lokalne administracije biće unapređen sa dva nova servera, desetak računara i redizajniranim sajtom**

Novovarošani među najslabije

## Prosečna plata

**Nova Varoš** - Nova Varoš se nalazi među četiri lokalne samouprave na teritoriji Zapadne Srbije čiji zaposleni imaju najtanje novčanike. Prosečna neto plata u gradu na padinama Zlatara isplaćena u januaru ove godine iznosila je 41.016 dinara. Iza nas su Novopazarci sa 38.423 dinara i Ariljci sa 37.357, dok su na samom začelju Ivanjičani sa prosekom od 37.181 dinar.

Prema podacima republičkog Zavoda za statistiku, najviše plate u Zlatiborskom, Moravičkom i Raškom okrugu imaju zaposleni u Lučanima, koji su u januaru primili prosečnu platu u iznosu od 50.125 dinara. Na drugom mestu su radnici u Užicu sa 48.000 dinara, a trećem oni u Gornjem Milanovcu sa 45.366 dinara. Tek potom sledi Čačak u kojem oni



maže verske zajednice

## a dva miliona dinara



taciji i uređenju manastira Dubnica u Božetićima.

Nadležna opštinska komisija za rangiranje projekata i programa crkava i verskih zajednica koje deluju na području zlatarskog kraja, predložila je da se iz gradske kase sa 500.000 dinara pomogne i Islamska verska zajednica, koja planira da nastavi radove na uvođenju grejanja u zgradi Mekteba.

Komisija je, inače, vrednovala projekte prema kriterijuma od kojih su najznačajniji kvalitet ideje, izvodljivost plana realizacije, održivost i ekonomska opravdanost. Odluku o raspodeli sredstava verskim zajednicama je, u skladu sa zakonskom procedurom, potpisao predsednik opštine Radosav Vasiljević. On podseća da lokalna samouprava putem projektnog finansiranja obnovu bogomolja pomaže još od 2014. a da je najveći iznos sredstava iz opštinske kase opredeljen ove godine.

R. P.

modernizaciju Opštinske uprave Nove Varoši

## 3,6 miliona dinara



Pomoć za 59 gradova i opština: Ministar Ružić sa predsednicima opština Nova Varoš i Priboj

sivanja ugovora sa gradonačelnicima i predsednicima opština koje su dobile sredstva iz Republike. On je ocenio da je cilj ovog programa da se lokalnim samoupravama pomogne u po-

slovlama koji su njihova izvorna nadležnost, a da im je podrška neophodna govori i činjenica da je 120 opština i gradova prijavilo blizu 200 projekata.

R. Popović

e plaćenima u Zapadnoj Srbiji

## 41.000 dinara

koji imaju sreću da poseduju radnu knjižicu primaju prosečnu platu u iznosu od 43.581 dinar. Zaposleni u Kraljevu su u januaru primili svega nešto preko 43.000 dinara. Sredinu tabele predvode radnici u Sjenici sa 42.476 dinara, iza njih je Požega sa 42.343 i Raška sa 41.221 dinar.

- Prosečna neto plata u Srbiji u prvih dva meseca 2018. Iznosila je 50.048 di-

nara - 422 evra, što je za 2,4 odsto više nego u decembru prošle godine. Ovaj nivo zarada je, međutim, još uvek nedostižan za zaposlene u zapadnom i jugozapadnom delu Republike, gde su zarade u pojedinim opštinama manje za više od trećine ovog iznosa - navodi se u najnovijem izveštaju republičkog Zavoda za statistiku.

R. P.

## INTERVJU

Dejan Aleksić, pisac za decu

# Moja dela pred čitaoce postavljaju zadatke

**Prijepolje** - Dejan Aleksić je čest gost prijepoljske Biblioteke. Voli da razgovara sa decom, da ih animira, da „odgonetaju“ poeziju koju piše za njih. Voli da obilazi škole i ta interakcija omogućava da poezija Dejana Aleksića bude prijemčiva generacijama koje odrastaju jer im je bliska. Skoro kao „mobilni“. „Književnost za decu na našem jezičkom prostoru ima bogatu tradiciju koja savremenim stvaraocima daje dobre uvode i mogućnosti da stvaraju novo ali i obavezuje zbog visoko ostvarenih dometa“, kaže Aleksić u razgovoru.

**Ipak, slažete li se da je njena društvena uloga značajno promenjena?**

- Mesto književnosti za decu danas nije isto kao pre 30 godina, a nije ni društvena uloga. To je zato što je briga o njoj bila nekada sistemska i jasno se isticala važnost obrazovne, vaspitne i estetske komponente. Danas je, poput svih drugih književnih vrsta i književnost za decu marginalizovana i medijski skrivena, tako da su i pisci manje vidljivi i manje prisutni u javnom životu nego ranije. Mesto knjige u svakodnevnom životu deteta ugrožavaju nove tehnologije i novi mediji, odnosno društvene mreže, pa je i prihvatanje književnosti umanjeno.

**Deca književnost i čitanje doživljavaju danas često kao „smor“. Zašto?**

- Postoji nesklad između lektire i nove produkcije. Deca smatraju da u lektiru treba da uđu neka dela savremenih pisaca zbog aktuelnosti tema koje su im bliskije. Institucije i obrazovni sistem su, pak, inertni, sporo reaguju i unose promene. Imam pozitivnu reakciju na činjenicu da je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja revidirao lektiru za osnovnu školu i da su uvršteni pisci kao što su Jasminka Petrović, Igor Kolarov, a među njima i ja.

**Ipak, izostaje agilnija promocija savremenih knjiga za decu.**

- Generalno izostaje suštinska pažnja i briga za promociju savremenih knjiga za decu ovde ali i u inostranstvu. Nema sredstava za prevođenje ili su jako mala, pa se izdavači i autori sami snalaze.

**Obilazite biblioteke i kroz neposredne programe promovirate svoju poeziju i ostale žanrove koje pišete. Da li je to jedini ili ako ne jedini, onda najbolji način da se približite čitaoceima?**

- Važno su mi susreti sa decom koje volim da činim interaktivnim jer su njihove reakcije neposredne. Kod dece ne prolazi bilo šta. Kao pisac nastojim da odgovorim na potrebe savremenog mladog čitaoce koji je neminovno izložen brzim interaktivnim sadržajima kroz internet, igrice, TV. To utiče na potrebu da i književnost bude zanimljiva, duhovita, zagonetna kako bi pažnja deteta bila očuvana u procesu čitanja. Smatram da je čitanje stvaralački čin kao i pisanje, pa zato moja dela pred čitaoce postavljaju zadatke i knjiga se ne završava sklapanjem korica.

**Odgovornost pisaca i stvaralaca za decu je veoma velika. Barem bi trebalo da bude. Ipak, svedoci smo hiperprodukcije svega i svačega namenjenog**

**decu jer se čini da su oni konzumenti na kojima se može najbrže steći finansijski efekti. Da li to znači da nema nikakvih kriterijuma, da su ugrožene osnovne vrednosti tog stvaralaštva, da se decom i osećanjima roditelja često manipuliše kroz vrlo površne, pa i neprimerene sadržaje, iako posledice mogu biti dalekosežne?**

- Odgovornost pisaca za decu je izuzetno velika, posebno danas jer se deca

od čoveka kome knjiga nije deo svakodnevice. Po prirodi stvari i ono što je namenjeno deci ima svoju materijalnu dimenziju. To se odnosi i na knjigu. Sa izostankom sistemske brige za knjigu namenjenu deci otvara se polje mogućih manipulacija i loše književne ponude. U tehničkom smislu knjiga danas nije „skupa roba“, dostupna je, objaviti knjigu nije više komplikovano. Tako imamo inflaciju loših autora koji su vešti trgovci

„Ušao“ u lektiru: Dejan Aleksić



## O piscu

Pobedivši na festivalu poezije mladih u Vrbasu Dejan Aleksić je ušao na velika vrata u književnost, objavivši prvu knjigu sa samo 22 godine. Smatra se jednim od najznačajnijih književnih stvaralaca mlađe generacije (rođen je 1972. godine). Autor je desetak knjiga za decu, sve su nagrađivane, a najviše nagrada dobile su: „Pustolovine jednog zrna kafe“, „Muzika traži uši“, „Koga se tiče kako žive priče“. Njegove pesme su uvrštene u brojne zbornike i antologije. Dobitnik je Nagrade Zmajevih dečjih igara 2008. za izuzetan stvaralački doprinos književnom izrazu za decu. Prevođen je na engleski, nemački, norveški, bugarski, mađarski, slovenački, slovački, grčki jezik. „Autor je i više knjiga pesama, nekoliko dramskih tekstova i dobitnik gotovo svih relevantnih književnih nagrada. Živi u Kraljevu i urednik je za poeziju u književnom časopisu „Povelja“

na ranoj literaturi kulturno, estetski i obrazovno određuju i vaspitavaju. Bez toga ne možemo u budućnosti dobiti kvalitetnog čitaoce. Literatura razvija sposobnost za kritičko mišljenje što je od presudnog značaja za donošenje odluka i mišljenje „svojom glavom“. Duboko sam uveren da je čovek koji čita kvalitetnu literaturu spremniji za hod kroz život i savladavanje prepreka koje ga čekaju,

i koji lako ulaze u škole i obrazovni sistem i uspešno prodaju svoja dela, budući da nema kriterijuma za kvalitet.

**Šta bi pisci za decu mogli da urade?**

- Veoma malo. Na žalost, i u ovoj oblasti je prisutna nametljiva bahatost. Naravno, svaki kvalitet, pa i ovaj književni, dođe na svoje ali je potrebno da se potvrdi u vremenu, a to je spor proces.

Indira Hadžagić Duraković



SAVETI  
POLJOPRIVREDNIH  
STRUČNJAKAZarazne  
bolesti ovaca

Zarazne bolesti kod ovaca su : crni prišt - antraks, enterotoksemije, oboljenje papaka, salmoneloza, bruceloza, tuberkuloza i ovčije boginje.

**CRNI PRIŠT - ANTRAKS** - Od svih domaćih životinja ovca je najosetljivija na crni prišt. Ona se inficira sporama antraksovog bacila, koje se nalaze na paši, travi, senu ili vodopuju. To je posebno slučaj kada se bacaju leševi uginulih životinja u bare ili vode koje slabo otiču. Do zaraze, naročito, dolazi u proleće ili u jesen, kada je trava niska, a ovce čupaju travu i korenje i uzimaju zemlju inficiranu bacilima crnog prišta. U organizmu ovce bolest se brzo razvija, nekada samo za nekoliko sati. Da se radi o antraksu vidi se po tome što se životinja obično zateura i stropošta na zemlju, trese se, ubrzano diše, škripi zubima i posle brzog uginuća iz prirodnih otvora leša curi crna katranasta krv. Protiv antraksa postoji sigurno sredstvo: vakcinacija zdravih ovaca, posle čega imunitet traje najmanje osam meseci. Ali u suzbijanju antraksa treba primenjivati i higijenske mere, a pre svega neškodljivo uklanjanje, odnosno duboko zakopavanje leševa uginulih životinja od crnog prišta. Najbolja dezinfekcija je posipanje tora i zemljišta hlornim krečom.

**ENTEROTOKSEMIJE** - To su zarazna oboljenja koja nanose velike gubitke našem ovčarstvu. O ovim bolestima odgajivači vrlo malo znaju. Izazivači su klice koje žive u samom aparatu za varenje hrane kod ovaca i u normalnim uslovima od njih nema nikakvih šteta, ali u posebno određenim uslovima one postaju velika opasnost, jer dolazi do direktnog uginuća ovaca. Teško je odrediti uslove u kojima se razvijaju ova oboljenja. Ali, ako je jagnje krupno i zdravo, ujutru nađeno uginulo, ako najbolja šilježad i ovce od kojih se očekuje najviša proizvodnja, uginu samo za nekoliko sati, a odgajivač je nemoćan, treba sumnjati da se radi o uginuću od enterotoksemije tj. o uginuću koje je nastalo neregulisanom načinom ishrane. Prelaz od jedne vrste hrane na drugu ne sme da bude nagli već postepen. Ne sme da se daje mnogo hrane bogate belančevinama. Iz tih razloga u Francuskoj odgajivači koji tove jagnjad određuju u toku nedelje jedan dan posta, tj. tog dana se koncentrat isključuje iz obroka. To je radi zaštite od enterotoksemije. Postoji i vakcina protiv enterotoksemije, koja bi u našem ovčarstvu morala da se znatno više upotrebljava, nego što je to slučaj do sada.

**ZARAZNO OBOLJENJE PAPAKA OVACA** - Ova bolest je dosta raširena u Evropi. Kod nas znatno manje, mada smo imali pojavu ovog oboljenja kod ovaca uvezenih iz inostranstva i to dok su još bile u karantinu. Znaci bolesti ispoljavaju se u hramanju ovaca na jednu ili više nogu, u početku slabo uočljivo, a kasnije sve jače izraženo. Treba izdvojiti obolele i sumnjive životinje od zdravih. Pre lečenja izvrši se dezinfekcija papaka sa 2.5 odsto kreolina ili 5- 10 odsto rastvora formalina. Posle hirurške obrade rane, pristupa se mazanju, u početku sa pet odsto hloromicetinom ili teramicin mašću, a kasnije zasićenim rastvorom acidrum pikromitrikuma sa 96 odsto alkohola

**SALMONELOZE** - Od ovog oboljenja javljaju se pobačaji kod ovaca. Kod infekcija izazvanih bakterijama salmonela do pobačaja obično dolazi u četvrtom mesecu bremenitosti. Posle pobačaja životinja leži i ne ustaje, a može da uginu posle nekoliko časova ili posle 1-3 dana. Zaštita od salmonela je u vakcinisanju, ali je zbog suzbijanja ovog oboljenja važno da se ovce drže u dobrim higijenskim uslovima i da ishrana bude dobro izbalansirana.

**BRUCELOZA** - Radi se o hroničnoj bolesti domaćih životinja i čoveka. Ispoljava se nekrotičnim promenama u napadnutim organima i pobačajem gravidnih životinja. Uzročnik je B. Melitensis, a ređe B. Abortus. Zaraza se suzbija iskorenjivanjem zaraženih životinja i sprovođenjem veterinarsko-sanitarnih mera.

**TUBERKULOZA** je kod ovaca veoma retka. U klanicama je uočeno da je samo 0,25% zaklanih ovaca imalo tuberkulozno oboljenje. Jedna od mera je uklanjanje bolesnih ovaca iz stada.

**OVČIJE BOGINJE** su veoma opasna bolest, koja se vrlo brzo širi i nanosi velike štete ovčarstvu. Zbog toga odmah treba da se obavesti veterinarska služba. Bolest se manifestuje visokom temperaturom, 41-42 stepeni Celzijusa, uz pojavljivanje osipi na koži gde nema vune iz kojih se razvijaju čvorići i bubuljice.

Zumreta Trtovac, dipl. inž. stočarstva

Ministarstvo turizma i Opština Nova Varoš  
finansiraju izgradnju atraktivnog turističkog kompleksa na vodi  
**Akva-park na Zlatarskom jezeru**

Na Kokinom Brodu uskoro novi sadržaji

**Nova Varoš** - Na obali Zlatarskog jezera u Kokinom Brodu uskoro će početi gradnja akva-parka. Moderni kompleks na vodi, jedinstven na prostoru Balkana, biće pušten u funkciju ovog leta, a sredstva za njegovu izgradnju, od 4,6 miliona dinara, obezbedili su Ministarstva turizma i Opština Nova Varoš.

Sadržaj parka, koji će se prostirati na 1.248 metara, zamišljen je kao zabavni poligon sa brojnim i raznolikim sadržajima. Kompleks se sastoji iz dva dela - poligonskog i sportskog. To znači da će se, pored tobogana, skakaonica i trambolina, urediti i ograditi površine za sportove poput odbojke na vodi i vaterpola. Projektom je predviđeno da se na specijalizovanoj platformi istovremeno može nalaziti 85 ljubitelja ove vrste zaba-

ve. Kompleksom će gazdovati Turistička organizacija odnosno Opština, a cena ulaznice i broj radnika koji će biti angažovani u okviru akva-parka biće poznati nakon otvaranja.

Zlatarsko jezero, koje je poslednjih godina u turističkoj ekspanziji, dobiće izgradnjom akva-parka sasvim novi izgled, privlačan za različite profile turista - od avanturista, preko kampera i izletnika do porodica sa decom. I Kokin Brod će dobiti potpuno novi smisao i sjaj. Korist će imati i seoska domaćinstva na tom području, kojima će povećanje turista zbog proširenja lepeze sadržaja biti prilika za dodatni profit. Benefit, na kraju, imaju i država odnosno lokalna samouprava koje su bogatije za još jedno atraktivno letovalište na jezerskom „biseru“,

ističe Rosa Jakovljević, direktorka TO „Zlatar“.

Ovdašnja Turistička organizacija je, inače, u saradnji sa Razvojnog agencijom „Zlatibor“, sa projektom akva-parka konkurisala na javnom pozivu resornog Ministarstva u oblasti programa za aktivni odmor i dobila „zeleno svetlo“ na iznos sredstava od tri miliona dinara. Izgradnju kompleksa na vodi Opština Nova Varoš će finansijski podržati sa oko 1,6 miliona dinara.

Kandidovali smo još dva projekta. Prvi je izgradnja zip-lajna, u dužini od oko 1000 metara, na potezu od „Zlatarskog zlatnika“ do Smiljanica vile. Projekat je vredan četiri miliona dinara. Drugi je iz segmenta promocije, a odnosi se na program pod nazivom „Zlatovanje“. Njime je predviđeno da, u saradnji sa organizacijom „Srbija za mlade“, raznovrsnim i zanimljivim sadržajima privučemo što više gostiju, posebno stranaca, da dođu u novovaroški kraj i ovde borave bar sedam dana. Projekat je izuzetno osmišljen, a njegova realizacija koštala bi desetak miliona dinara, objašnjava direktorka Jakovljević.

R. Popović

## U pripremi klizalište

U Turističkoj organizaciji pripremaju i dokumentaciju za projekat klizališta sa kojim će se konkurisati na javnom pozivu Ministarstva turizma u oblasti infrastrukture. Ideja je da klizalište bude montažno-demontažnog tipa, a sezonski bi postavljalo na sportskim terenima hotela „Panorama“. Investicija bi koštala oko pet miliona dinara.

Radionice u organizaciji Kancelarije za mlade, Udruženja Smart i Centra za prava deteta

## Stop diskriminaciji dece

**Nova Varoš** - Kancelarija za mlade, udruženje „Smart“ i Centar za prava deteta sproveli su u Novoj Varoši više aktivnosti koje doprinose razvijanju antidiskriminatorske kulture kod mladih.

Jedna od ključnih aktivnosti bile su radionice na temu o pravima najmlađih na zaštitu od diskriminacije. Skupovi su održani u ovdašnjim obrazovnim ustanovama i Omladinskom centru, a u njihovom radu učestvovalo je stotinak

srednjoškolaca i učenika završnog razreda OŠ „Živko Ljujić“.

Razgovarali smo sa mladima i podsetili ih da svaki akt njihove diskriminacije znači da im je uskraćeno osnovno pravo i time onemogućeno da se pravilno razvijaju i ostvare svoje snove. Svaki takav akt znači i da dete pati jer ne razume zašto je isključeno i nejednako tretirano u odnosu na vršnjake. Takav akt je suprotan osnovnim načelima po kojima

je svima priznato pravo bez obzira na nacionalnost, pol, poreklo, invaliditet, imovno stanje - ističe koordinator KZM Branko Pucarević.

Ove tematske aktivnosti su, inače, realizovane u okviru projekta pod nazivom „Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji“, koji užički Centar za prava deteta sprovodi uz podršku Kraljevine Švedske.

R. P.

## U Priboju još jedna kotlarnica na biomasu

**Priboj** - Opština Priboj raspisala je javnu nabavku za izgradnju još jedne kotlarnice na biomasu. Kako se može zaključiti iz konkursne dokumentaci-

je, planirano je da toplana, snage 1,8 megavata, greje dve osnovne i dve srednje škole, kao i dečiji dispanzer, u novom delu grada. Gorivo koje će ko-

ristiti je drvna sečka, od jele i smrče. Priboj je prethodne godine dobio jednu toplanu na biomasu. Ona već greje javne objekte u starom delu grada (vrtić, školu, dom kulture i zgradu Opštine). Iz obnovljivih izvora, sada će biti obezbeđeno i grejanje za javne objekte u novom delu Priboja. Kako su ranije najavili predstavnici Opštine Priboj, toplana će biti izgrađena u tekućoj godini, u sklopu rekonstrukcije Mašinsko-elektrotehničke i Osnovne škole „Desanka Maksimović“. Sredstva za izgradnju je obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima.

S. B.

Nova kotlarnica na biomasu u sklopu škole





## SPORT

Kapiten KMF Novi Pazar Eldin Redžović predvodiće svoj tim u drugom uzastopnom finalu Kupa Srbije protiv Ekonomca

## Nismo bez šansi

Prvoslav Lešević

**Novi Pazar** - To je nepravda, rekao bi crtani junak Kalimero. Isto to mogu da kažu i u Klubu malog fudbala Novi Pazar. Deluje da su nekako skratinuti na periferiju sportskih zbivanja u gradu, a godinama su jedan od najboljih futsal klubova u zemlji. Imaju još jednu fenomenalnu sezonu, sigurni su učesnici plej - ofa u kojem će pokušati da spreče Ekonomca da se raduje novoj tituli prvaka. Poput odbojkaša drugu godinu zaredom igraće i u finalu Kupa Srbije (sreda - Obrenovac 19 sati),

ne koje i te kako ima šta da kaže u ovom sportu. Najduže u klubu je Milan Mutavdžić iz Raške, momak koji je nedavno upisao i prvi nastup za reprezentaciju Srbije. Međutim, jedan čovek je srce ovog sjajnog tima i bez njega on ne bi bio ono što jeste, uz Ekonomca i Novu Pazovu najbolji futsal tim u zemlji - Eldin Redžović (30). Mozak je ekipe, kreator svih akcija, majstor driblinga, savršenog pasa i golgeter. Tokom ovog razgovora društvo su mu pravili njegovi najdraži, supruga Alma, ćerka Medina (3) i najmlađi član porodice Idriz. Nedostajao je samo 6 - godišnji Lamin, budući fudbaler

- Nedavno smo u prvenstvenoj utakmici u Kragujevcu pokazali da imamo s čim i da znamo kako da im se suprotstavimo (pobeda Ekonomca 3:1). Ova utakmica bi trebalo da bude drugačija od one u finalu prošle godine. Tada su na vreme postigli golove i to u igri 5 na 4. Kada su na terenu po četiri igrača u oba sastava nemaju prednost, međutim, njihov specijalitet je da izvuku golmana i uvedu igrača, u takvom odnosu snaga su nenadmašni. Očekujem da će isti sistem primeniti i u ovom finalu. Zaista, mnogo dobro to rade, što su pokazali i u Ligi šampiona protiv Sportinga i Barselone. Pripremili smo se za takav koncept igre i svaku drugu vrstu mogućeg iznenađenja. Bez šansi nismo, naprotiv. Mislim da su trenutno za nijansu slabiji nego što su bili, a mi smo iskusniji za godinu dana, i za to finale. Biće to u psihološkom smislu težak, a u rezultatskom, neizvestan meč.

■ **U šampionatu ste dugo držali mesto broj dva, koje donosi utakmicu manje u doigravanju. U plej - of možda ćete nešto težim putem, sa treće pozicije. Bude li tako, je li to otežavajuća okolnost?**

- Teoretski još smo u igri za drugo mesto. Bilo bi dobro i mnogo lakše da ga se i domognemo, ali ako se to i ne dogodi i dalje mislim da nam se otvorila lepa šansa da dođemo do finala i novog duela sa Ekonomcem. Najrealnije je da se u polufinalu sastanemo sa Novom Pazovom. Biće to zanimljivo nadigravanje u kojem su naši izgledi za pobjedu nešto veći. U prvom kolu plej - ofa nevažno je koga ćemo imati za protivnika, zaslužuju poštovanje i Internacional i Kalča, velika prednost je što ćemo revanš meč igrati u „Pendiku“. Vratilo nam se u pravom trenutku i Pavlović, igrač koji ima odličnu realizaciju i još bolju igru u situacijama jedan na jedan.

## Jedan je Rikardinjo

Eldin Redžović, kao i ogromna futsal populacija u svetu nema dilemu kad treba da se odluči za najvećeg majstora igre na malom prostoru. „Rikardinjo je jedan. Ne mislim samo na njegove nepredvidive poteze i driblinge. Oni kod velikih igrača dođu kad - tad. Njegov glavni kvalitet je u kretanju i što igra skoro bez greške. On je maestro futsala“, oduševljen je Redžović Portugalcem. Od domaćih majstora izdvaja Rajčevića i živu legendu Živića, kao i Brazilce iz Ekonomca, Igora i Talesa.



Srce sjajnog tima: Eldin Redžović

■ **Čini se da je liga vraćanjem plej - of formata postala mnogo zanimljivija.**

- Jeste. U dve utakmice uvek postoji mogućnost da se ispravi loš dan iz prvog meča. Mislim da se time povećavaju i izgledi da se sa trona konačno skine Ekonomac.

■ **Postoji li način da Novi Pazar ili neki drugi klub prekine dugogodišnju vladavinu Ekonomca u domaćim okvirima?**

- U Ekonomcu svi igrači su profesionalci. Mi imamo svoje glavne poslove, a usput igramo i futsal. Recept kako se pravi dobra ekipa mnogi bi mogli da preuzmu od nas. Jednostavan je, dobri domaći igrači, kojih uvek ima, plus dva tri majstora sa strane, i to je to. Naravno, bez novca se ne može ništa. Odbojkaši su tako radili i ulagali, i zato su uspeali. Slična situacija je i kod nas. Da imamo mogućnost da na domaću igračku osnovu dodamo još tri reprezentativca, a bilo je pregovora i izvodljivo je, došli bi do samog vrha. Ono što mi imamo, a nemaju drugi, i to je tajna našeg uspeha, je bliskost između igrača. Od početka nas nekolicina je u klubu, po-



Porodica najveća podrška: Eldin, Idriz, Alma i Medina

opet protiv dominantnog Ekonomca, od kojeg su prošle godine u Požarevcu poraženi (3:0). Organizacija je ono što ih izdvaja od ostalih gradskih klubova, dva čoveka rade poslove koje u mnogim drugim klubovima ponekad obavlja nedopustivo veliki broj ljudi. Enes Delić i Fikret Međedović savršeno u praksi primenjuju formulu formiranja tima, i to rade više nego dobro punih osam godina. Bazu čine domaći igrači, i to ne bilo koji, nego oni oko kojih se vrti igra. Od prvog dana do danas nosioci igre su Elvedin Sadović, Mirza Hot, Elvir Bihorac i Ilhan Karišik, kojima se svake godine pridruži neko ime sa stra-

■ **Sportisti u porodici imaju najveći oslonac, verovatno je to i sa tobom slučaj.**

- Velika su mi podrška u svemu što radim, pa i u futsalu. Daju mi snagu i otkako ih imam u potpunosti sam posvećen sportu. Obaveze i treninzi ne padaju teško, posebno što mi društvo sad pravi najstariji sin Lamin. Pokazuje interesovanje, videćemo, za sada, je najvažnije da voli sport.

■ **Drugom godinu uzastopno Novi Pazar će igrati u finalu Kupa Srbije. Opet je rival niko drugi do veliki Ekonomac. Da li je došlo vreme da Kragujevčani nekome gledaju u leđa?**

## Tračak nade za drugo mesto

Meč 21. kola između Novog Pazara i Kalče nije odigran, jer gosti nisu doputovali, pa će biti registrovan službenim rezultatom 5:0 za Novopazarcu. U poslednjem kolu Novi Pazar danas gostuje Smederevu. Da bi se domogao drugog mesta pred plej - of neophodna mu je pobjeda, ali i da Nova Pazova kao domaćin doživi poraz od Internacionala.

put Elvira Bihorca, Mirze Hota, Ilhana Karišika i naravno Elvedina Sadovića, s kojim sad mogu da igram zavezanih očiju. Šteta je što mladi igrači, od 17, 18 godina, kojih ima, već posle jednog ili dva treninga žele odmah u najbolji tim, pa kad vide da to ne ide tako odmah se razočaraju i napuštaju futsal.

■ **Još kad bi publike na utakmice bilo više.**

- Po komentarima na društvenim mrežama vidljivo je da nas mnogi prate i da znaju za naše rezultate. Nažalost, izuzmemo li mečeve sa Ekonomcem nemamo veliku podršku sa tribina „Pendika“. Možda imamo i najmanju posetu od svih prvoligaša, u Blacu, Novom Sadu, pa i u ostalim gradovima dvorane su dupke pune. Nemam logično objašnjenje za taj fenomen. Ono što je sigurno, futsal je brza igra, puna ritma u kojoj je uživanje zagarantovano.

■ **Najbolji si igrač Novog Pazara i jedan od najboljih u ligi, ali poziv za reprezentaciju nikako da stigne. Zašto?**

- U poslednje dve-tri godine mnogi me to pitaju. Nije fer da govorim o sebi i o tome da li su se oni koji sastavljaju spisak reprezentativaca o mene ogrešili. Protiv svih najboljih igrača u zemlji igram godinama, a selektor je taj na kome je da donosi konačne odluke.

## ČETVRTI PORAZ I NOVI TRENER

**Novi Pazar** - Novi Pazar je i u četvrtom uzastopnom meču doživeo poraz, u 23. kolu Prve lige domaćin Inđija savladala je tim koji je u ovom meču sa klupe predvodio Ivan Jovanović 2:0 (2:0). Golove su postigli Kovačević u 22. i Gajić u 45. minutu. Zanimljivo je da je Novi Pazar imao prvi jedanaesterac u sezoni, ali je Vučetić pogodio stativu. Od utorka Novopazarci imaju novog trenera, to je Vladica Petrović (47). Prvi veliki ispit Petrović će imati u subotu na Gradskom stadionu u duelu sa užičkom Slobodom (17.30).

## BEZ GOLOVA

**Novi Pazar** - U 23. kolu Kadetske lige Srbije, Novi Pazar i OFK Beograd odigrali su u Šutenovcu iako bez golova vrlo zanimljivu utakmicu. Bez golova su igrali i fudbaleri Mokre Gore i Tutina u 24. kolu Srpske lige - Zapad

## SJAJNA JOŠANICA

**Novi Pazar** - Jošanica sjajno igra u nastavku prvenstva zone „Morava“, u 21. kolu deklasiran je Karađorđe u Ribnici kraj Kraljeva 5:0 (Ličina 2, Hadžibulić. Kurti i Ibrahimović).

## NEPRIJATNO IZNENAĐENJE

**Sjenica** - Sjenička Sloga neprijatno je iznenadila i čini se zaostala u borbi za titulu posle remija u 21. kolu zone „Drina“ na domaćem terenu sa Sevojnom 2:2 (Karišik iz jedanaesterca u 40. i Simić u 49).

## BLIZU ISTORIJSKOG PLASMANA

**Novi Pazar** - Rukometaši Novog Pazara sasvim su blizu istorijskog plasmana u Super ligu, u 18. kolu Super B lige (Istok - Zapad) u Priboju je pobeđen istoimeno domaćin 32:22. Kako je u ovom kolu jedini konkurent Vranje iznenađujuće pokleklo u Beloj Palanci 30:27, Novopazarci četiri kola pre kraja takmičenja imaju tri velika boda prednosti.

## Košarkaši u eliti

**Novi Pazar** - Posle samo godinu dana debitanskog nastupa u Drugoj ligi, Novi Pazar je prvoligaš. Od iduće sezone igraće KLS (Košarkašku ligu Srbije). Ekipa je sa pet poraza osvojila drugo mesto i zajedno sa prvoplasiranim Slobodom iz Užica izborila istorijski uspeh za novopazarsku košarku. Za ovakav rezultat ključan je bio

dolazak trenera Boška Đokića u 11. kolu, poznati stručnjak i ekipa su do završetka takmičenja doživeli samo jedan poraz, od Mladosti iz Smederevske Palanke. Povodom velikog uspeha košarkaša u utorak je za nove prvoligaše priredio i gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac. Tom prilikom na poklon je dobio dres sa brojem četiri (Dušana Filipovića) na kojem su bili potpisali svih igrača.





## MEDIJI



## RADNIM DANIMA

07:00-07:10 Jutarnji dnevnik  
07:10-11:00 Novi Dan  
11:00-15:00 Plusiranje  
16:00-16:10 Dnevnik  
16:10-19:00 Muzički  
vremeplov  
19:00-07:00 Music mix

## VESTI SVAKOG PUNOG SATA

## SUBOTA

10:00-14:00 Čavrljanje  
14:00-18:00 Eurotop  
44-repriza  
18:00-10:00 Music mix

## NEDELJA

10:00-14:00 Uvek nedeljom  
14:00-18:00 Eurotop 44  
18:00-10:00 Music mix

## VAŽNI TELEFONI

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Opština Novi Pazar                   | 020-313-644/318215        |
| Opština Tutin                        | 020-811 133               |
| Opština Sjenica                      | 020-741 279               |
| Opština Raška                        | 036-736 281               |
| Autobuska stanica Novi Pazar         | 020-318 354               |
| Autobuska stanica Raška              | 036-738 383               |
| Meteorološka stanica Meteor Sjenica  | 020-741 008               |
| Policajska uprava Novi Pazar         | 020-314 744               |
| Opštinski i Okružni sud - Novi Pazar | 020-314 391               |
| Zdravstveni centar Novi Pazar        | 020-314 722               |
| Apotekarska ustanova Novi Pazar      | 020-318 375               |
| Elektro distribucija Novi Pazar      | 020-315 117<br>330 116    |
| Preduzeće za puteve „Novi Pazar put“ | 020-314 911               |
| Univerzitet Novi Pazar               | 020-317 754               |
| Internacionalni univerzitet          | 020-316 634               |
| Dom kulture Novi Pazar               | 020-313 069               |
| Regionalno pozorište Novi Pazar      | 020-322 891               |
| SOS telefon (KC Damad)               | 020-332 755               |
| Sportski centar Novi Pazar           | 020-312 420               |
| Turistička organizacija Novog Pazara | 020-338 030               |
| Železnička stanica Raška             | 036-736 008               |
| Dom zdravlja                         | 036-736 127               |
| Komunalno preduzeće Raška            | 036-736 622               |
| Centar za kulturu                    | 036-736 273               |
| Biblioteka                           | 036-736 092               |
| Gradski stadion                      | 036-736 650               |
| Sportska hala                        | 036-736 794               |
| Dečiji vrtić „Veselo detinjstvo“     | 036-736 120               |
| Apoteka                              | 036-738 080               |
| Turistička organizacija              | 036-738 670               |
| Crveni krst                          | 036-736 648               |
| Vatrogasna služba                    | 036-736 002               |
| Veterinarska stanica                 | 036-736 877               |
| Taksi stanice                        | 036-740 040 i 036-733 222 |

## PRETPLATA

## Period:

- 3 meseca - popust 10%  
= 546,00 din
- 6 meseci - popust 15%  
= 1.053,00 din
- 12 meseci - popust 20%  
= 2.028,00 din

s troškovima dostave na adresu

Kontakt telefon: 011 / 344 - 11 - 86

lok. 124, 107 / Prodaja/

ISSN 1450-538X



9 17714501538016



Školari i aktivisti KZM u akciji

Dan planete Zemlje obeležen u Novoj Varoši

## Mlađani čuvari prirode

**Nova Varoš** - Nizom manifestacija mališani iz novovaroškog Dečjeg vrtića, zajedno sa svojim vaspitačicama, roditeljima i rukovodstvom ustanove, već po tradiciji i ove godine obeležili su 22. april - Svetski dana planete Zemlje.

Centralni događaj bila je šetnja gradskim ulicama, tokom koje je 150 mališana uzrasta od dve do šest godina prodefilovalo Karađordevom i Ulicom Svetog Save, mameći osmehe sugrađana koje su na simpatičan način upozorili na značaj očuvanja životnog okruženja. Kostimirani i

opremljeni transparentima, polaznici ovdašnje Predškolske ustanove uzvikivali su parole, poput one „Čuvajmo prirodu“, želeći da na simboličan način pruže svoj doprinos u obeležavanju ovog datuma. Povodom ekološkog dana, u Dečjem vrtiću organizovali su, inače, i akciju pod nazivom „Reciklaža nije gnjavaža“. „Dan planete Zemlje je prilika da ukažemo na važnost zdrave ekološke sredine, da upozorimo da je ekosistem ugrožen i da smo svi podjednako odgovorni za njegovo očuvanje i brigu o zaštiti prirode“,

ističe Olgica Minić, direktorka novovaroške Predškolske ustanove.

Zajedničkom akcijom „Ne bacaj smeće, posadi cveće“, Svetski dan planete Zemlje obeležili su novovaroška i radoinjska osnovna škola i Kancelarija za mlade. Šezdesetak omladinaca i aktivista KZM su tim povodom čistili turističku zonu na Zlataru, pre svega „prsten“ oko hotela „Panorama“, kao i okolne pešačke staze i zelene javne površine na potesu od Babića brda do bivšeg RE Centra.

R. P.

## Nagrađeni mladi rožajski ekolozi

**Rožaje** - Učenici rožajske Gimnazije „30. septembar“ Amar Bralić i Edvin Medunjanin osvojili su prvo mjesto na nacionalnom nivou na konkursu „Mladi eko-reporteri“, koji jedanaestu godinu organizuje NVO „EKOM - Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori“ na temu „Održivi gradovi i zajednice“ i „Eko škole“. Bralić i Medunjanin su se tako direktno plasirali na međunarodno takmičenje „Young reporters Environment“ koje će se održati u Kopenhagenu 5. juna, na Svjetski dan zaštite životne sredine.

Tema njihovog rada je bila „Šume su izvor naših života“, a mentor-

ke učenicima su bile profesorice Adisa Malagić i Sabaheta Ramović. Da rožajski školari imaju razvijenu ekološku svijest, pokazalo je i obilježavanje Dana planete Zemlje. Rožajska OŠ „Boško Buha“ inicirala je tim povodom akciju „Čepom do osmjeha“. Učenici i nastavnici su animirali svoje okruženje i skupili više od 40 hiljada plastičnih čepova, koje će proslijediti reciklažnom centru. Sredstva od prikupljenih čepova namjenjena su djeci sa smetnjama u razvoju. Pridružili su im se mališani vrtića Eko bajka i polaznici Dnevnog centra.

C. D.

## „Sinjavac“ čistio Lim

**Bijelo Polje** - Sportsko ribolovno društvo (SRD) „Sinjavac“, koje gazduje vodama na području bjelopoljske opštine, nedavno su u mjestu Goja, u blizini graničnog prelaza Dobrakovo, organizovali veliku ekološku akciju i očistili stotinak metara obala Lima sa obje strane.

Nakon smanjenja vodostaja na obalama su ostale velike količine smeća i raznog otpada. Sve smo to očistili, ali i odsjekli stabla koja su pravila problem prilasku rijeci, s obzirom na to da na ovo mjesto uvijek dolaze strastveni sportski ribolovci. Nije nam bilo nimalo lako. Smeća je bilo svuda pa se naša savjest i svijest o očuvanju životne sre-

dine, s obzirom na to da su nam posljednjih godina rijeke postale prave deponije, rekao je Ismet Softić, predsjednik SRD „Sinjavac“. Poseban problem u akciji, kaže on, bilo je uklanjanje velikog broja plastičnih kesa. U SRD „Sinjac“ podsjećaju da je stupio na snagu Zakon o slatkovodnom ribarstvu - akvakulturi koji propisuje novčane kazne od 500 do 2.000 evra za fizička lica koja počine prekršaj i zateknute se da obavljaju ribolov na neodgovarajući i zabranjen način, ili budu vršili druge radnje koje se kvalifikuju ovim zakonom kao prekršaj SRD „Sinjavac“ je angažovao šest ribočuvara kako bi stao na put sve izraženijem krivolovu.

C. D.

Projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije - Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.